



# WOFATA AYAREHWε A ΣΥΣ FO

NY State of Health ma wo ayarehwε a ΣΥΣ FO nhyeheyε ne sikasem mu mmoa de te wo ka so. Nya w'ankasa mmoa firi akwanhwehwεfo hɔ na fa toto wo nhyeheyε na yi nea ΣΥΣ ma wo.

## Wɔ NY STATE OF HEALTH (NY MANTAM APɔMUDEN ASOEε) NO, WO BEHUNU

- 1 Apomuden nhyeheyε pii a edi mu na εboɔ no nso wɔ fam.
- 2 Nhyehyεi fa nsianohwε ne nsiakyibaa ketewa
- 3 Yεne wo nkutoo bεnya nkitahodie a wontua hwεe a eginwa wo ankasa so de reyi wo nhyeheyε
- 4 Sikasem fotoɔ mmoa a yεde boa wo ka tua
- 5 Essential Plan wɔ hɔ ma amanfoo a wɔn akatua sua

## SE WOREDɔM NNYΞ DEN! MA SAA AMANECNSΞMFUA YI NKA WO HO NE W'ABUSUAFOO NO MU BIARA NSA

- ✓ Nwoda
- ✓ Apomuden nsiakyibaa nɔma, de aye mmra Akwantu, nkrataa nɔma se εbi wɔ hɔ a
- ✓ Adwumayε, akatua ho akontabuo, ne Apomuden nsiakyibaa ho nseм

FA NHYEHEYεIΞYAHODIΞ  
NA DOM BI NNΞ!



1-855-355-5777 anaa  
TTY: 1-800-662-1220

[nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov)  
Ma wo ho ntɔ- obi bεboa wo

# THE ESSENTIAL PLAN

Essential Plan yi ye ma amanfoc a wɔn akatua sua.

Ebinom wɔ hɔ a, ne boɔ no nnuru ‘dollar’ baako wo da koro biara. Ebinom wɔ hɔ a, εka biara nni ho.

**ESANE SΞ SIKA NTETΕΞ NNI HO**, nti nhyeheyεi no firi ase tua wo apɔmodenhε ka no mprempren mu hɔ ara.

## THE ESSENTIAL PLAN YI DE MFASOΞ PAPA BA TE SΞ DEΞ APɔMUDEN NHYEHYΕΞ AFOFORΞ TE NO



Doketa nsrahwε, a dee w'adare wo ayarehwε mu ka ho



Nhwehwεmu a doketa pε se wokoyε



Nnuro a woatwerε ama wo



ɔyarefoc a woagye no ato hɔ ne ɔyarefoc a w'ayi no Wɔ ayaresabea ho

Wɔ saa Essential Plan yi ase no, wo kyεfa a wo tua w'ayarehwε mu no — nea wo ka bom tua no — sua koraa, na εtɔ dabí mpo a, εyε \$0.

Na wontua hwee wɔ mmoa a yεde si nnočma ano, te sε doketa bεba ahwehwε wo nnipadua mu da biara.



Bue saa Essential Plan yi nnε.

Wabue kwan Afe mu no nyinaa.

NY State of Health de oman mmra a efa nnipa fahodie ho ne borono no nso mmra na edi dwuma na wonye nyiyim enam se ebia nnipakuw a wo womu,honam ani,oman a wofirim,som a wosom,berma ana obaa, mfie a w'adi,awarie anaa abusua,edem bi a w'adi,se wada afiase pen,krono bi a w'adi bim wo ho,se w'aye oobaerima,se woye saso,wo bobea,asraani,se wokunu anaa woyere etaa bo wo/anaa woko atia.